

ser. 30

P.P.

30-15

Canton boundary dispute

K34/57.

6.
B 1*

Mono xa xešo re be re sêka melolwane le maBuru ao re axišanaxo le ôna. Leina la monna yó Rankudikae wa ~~ria~~ polasa ya Ashton, e lexo Andreas De Langer, a ripa polasa ya rena ka boxare, e lexo polasa ya Canton. Kxoši a ~~ta~~ tsebiša Morêna e moxolo Masetlaratla wa Potgietersrust, xore a tlê a bônê naxa e ile e tšerwe ke Makxowa a bo Andreas de Langer. Iwa tla mošiši wa mokerong, a tlile xo ahlola melato ya Maasstroom le xo tšea dithšêlêtê tša mmušô xape le xo tseiša bana ba bo-Rankudikae polaseng.

Seêma sa babaso se re,

"Moêta selemo melato o rêra yôhle."

A tla Canton, boBirwa, xo lokiša tša mololwane, a tla xo kxoši S. Tauyatswala, a re, "Ke kwile tša xaxo. A re yeng xo Andreas De Langer," ba tseakana le moahlodi. A ba hlakanya bôhle, a re xo bôna, "A re yeng tlwaneng! Le reng, kxoši?" Kxoši a re, "Monna yo o tšere polasa ya Canton seripa sa melle." Xo tloxa mó leBuru la tsêna ka xare xa ~~na~~ ~~na~~ polêlô ya kxoši, a bolêla ka seBuru, a re, "Dit is nie, die kaptein is baie sleg, jy kan vra by die ander mense, die lyn is baie mooi." Xo tloxa mo ké'xe Tauyatswala a re, "Nne xa ke kwe polêlô ya seBuru." Moahlodi a bea ngwana wabo Jack xore a bolêlê kxoši ka seBuru. Ka moraxo ké xe moahlodi a re, "A re yeng kwa molelwaneng!" Ba dira byalo x'oná fao kxang. Ké mo moahlodi a laetsexo kxoši, a re, "Ke di kwile, di tla tsebišwa ba Pretoria, xore molokiši wa melolwane a lokišê."

Tša fêla. Rankudikae a se na polêlô, polêlô ya xaxwe o be a re, "Nee meneer, on sal kyk mooi."

Seêma sa ba xešo se re,

"Moxama-kxomo ya mafsisa, o xama, a lebile tsela."

Re sa ~~lebeletse~~ lebeletse xa ba xešo ba romêla motho wa mmušô.

End S. 30.